

Broj: 02-25-4-345-6/21
Datum, 21.04. .2021. godine

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i znavljanja sardina u biljnom ulju u količini od 24 000 kg.

Poštovani,

U ime Federalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluge skladištenja i znavljanja sardina u biljnom ulju u količini od 24 000 kg.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH" br. 66/16).

OPŠTI PODACI

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Antuna Branka Šimića 4, Sarajevo.

ID broj:4200018950000

Tel. 033/207 911

Fax 033/210 138

e-mail: info@fdrr.gov.ba

Kontakt osobe: Lejla Nikšić, Zerina Spahić, Anida Bašić

Predmet nabavke su usluge skladištenja i znavljanja sardina u biljnom ulju u količini od 24 000kg.

JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabavka je pokrenuta Odlukom br:01-25-4-345-3/21 od 16.04.2021.godine Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 17.500,00 KM bez PDV-a.

Tehnička specifikacija za izvršenje predmetne usluge je sastavni dio ovog poziva - **prilog broj 3.**

Period na koji se zaključuje ugovor je 3 (tri) godine, od dana zaključenja ugovora.

Kriteriji za izbor ponude, u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, je najniža cijena.

Mjesto izvršenja usluge je Zapadnohercegovački kanton.

*Spahić
ZB*

Uslovi i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti:

1. U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

- a) je kandidatu/ponuđaču izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

Potrebni dokazi o ispunjavanju navedenih uslova iz člana 45 ZJN:

- a) Uvjerenje Suda BiH i Uvjerenje Suda prema sjedištu ponuđača, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
- b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

2. U skladu sa članom 46. ZJN BiH, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni dostaviti:

- aktuelni izvod iz sudskog registra.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Handwritten signature and initials:
J. J. J. J. J.
H. B.

3. U skladu sa članom 47. stav 1. tačke a) i c), Zakona o javnim nabavkama ponuđači su obavezni dostaviti:

- Potvrdu Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti starija od 20. dana, računajući od dana dostavljanja ponude.

- Bilans uspjeha i Bilans stanja za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaze podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, kojom se dokazuje pozitivan finansijski rezultat (bilans uspjeha) i položaj (odnos aktive i pasive), a za državne organe relevantan finansijski izvještaj (račun prihoda i rashoda).

Dostavljeni dokaz može biti obična kopija originala.

4. Opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača- član 48. stav 7. ZJN.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja opštih uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti u skladu sa članom 48. stav 7 ZJN priložiti:

- Original ili ovjerenu kopiju (ovjera kopije ne starija od tri mjeseca), relevantnog Rješenja, Uvjerenja ili Izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova za skladištenje predmetne robe, izdatog ili ovjerenog od mjerodavnog organa, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, Sl.novine FBiH 40/10 i 79/17 i Pravilnikom o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga (Sl. Novine FBiH 49/12).

5. Tehnička i profesionalna sposobnost, član 50. ZJN

Ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, član 50. ZJN pod d) dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu sljedeću izjavu:

- izjava pružaoca usluga da nema manje od 5 zaposlenih, prosječno godišnje- **prilog broj 5.**

6. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu (**član 52. ZJN**) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci- **prilog broj 6. – izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa.**

Validnost ponude: 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude.

Handwritten signature and initials: "Adilović" and "10" with a flourish.

Sadržaj ponude - Ponuda treba da sadrži:

- a) Ime i sjedište ponuđača,
- b) Popunjen obrazac za dostavljanje ponude- **Prilog broj 1**,
- c) Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude -**Prilog broj 2**,
- d) Potpisanu i ovjerenu Specifikaciju za uslugu skladištenja i zanaavljanja sardine u biljnom ulju- **Prilog broj 3**,
- e) Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt ugovora - **Prilog broj 4**,
- f) Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova iz člana 45. ZJN BiH (tačke a), b), c) i d),
- g) Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa članom 46. ZJN BiH,
- h) Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa članom 47. ZJN BiH (tačke a) i c)),
- i) Dokaz o ispunjavanju opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 48. stav 7. ZJN,
- j) Izjavu iz člana 50., tačka d), ZJN, **Prilog broj 5**.
- k) Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, **Prilog broj 6**, - ovjerena kod nadležnog organa
- l) Izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije **Prilog br 7**,
- m) Povjerljive informacije, **Prilog broj 8**,
- n) Potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji,
- o) Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude,

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. A.B.Šimića br.4, 71 000 Sarajevo.

Ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i sl.) (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati:

„Ponuda za usluge skladištenja i zanaavljanja sardine u biljnom ulju u količini od 24 000 kg (ne otvarati 06.05 .2021. godine u 12 sati”).

6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe **06.05.2021. godine do 11:45 sati**. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

7. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obaviti će se dana **06.05.2021. godine u 12:15 sati** u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi.



Handwritten signature and initials:
Tončo Bavrka
TB

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj Odluke: 01-25-4-345-3/21 od 16.04.2021. godine

UGOVORNI ORGAN
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
UL. Antuna Branka Šimića 4
71000 Sarajevo

PONUĐAČ

Naziv ponuđača, ID broj i adresa

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

Potpis i pečat ponuđača _____

Prilog broj 2.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-USLUGE

Naziv ponuđača: _____

R. br	usluga/cijena	Cijena usluge izražena u KM, bez PDV	Iznos PDV u KM	Cijena usluge izražena u KM, sa PDV
1.	Usluga skladištenja i znavljanja sardine u biljnom ulju za 1.000 kg/dnevno			
2.	Usluga skladištenja I znavljanja sardine u biljnom ulju za 24 000 kg godišnje			
3.	Ukupna cijena skladištenja i znavljanja sardine u biljnom ulju za 36 mjeseci, za količinu 24 000 kg			

Potpis i pečat ponuđača _____

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Ponuđač se obvezuje da mjesečni iznos fakture bazira na broju dana u mjesecu za koji se vrši fakturisanje predmetne usluge.
3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Prilog broj 3.

SPECIFIKACIJA za uslugu skladištenja i znavljanja sardine u biljnom ulju

1. Predmet nabave obuhvata kvantitativno i kvalitativno prihvatanje, skladištenje i znavljanje sardine u biljnom ulju u konzerviranom pakovanju marke Trend od 125 grama, upakovane u kartonske kutije koje su složene na palete.
2. Odabrani ponuđač dužan je obezbjediti euro palete na kojima će se skladištiti sardine u biljnom ulju.
3. Lokacija na kojoj su sardine trenutno uskladištene: Lukas TP Nakić, Široki Brijeg.
4. Usluga obuhvata sljedeće: preuzimanje, skladištenje i znavljanje sardine u biljnom ulju navedenih u tački 1. u skladu sa odredbama Nacrta ugovora.
5. Količina sardine u biljnom ulju je 24 000 kilograma.
6. Period na koji se ugovor zaključuje je tri (3) godine
7. Izvršilac usluge je po potpisu ugovora, a najkasnije po uskladištenju kompletne količine sardine u biljnom ulju dužan predati Federalnoj direkciji robnih rezervi dvije uredno popunjene, potpisane, ovjerene i akceptirane bianco mjenice sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika - notara, kao sredstvo osiguranja za vrijednost uskladištenih sardina u biljnom ulju i garanciju izvršavanja obaveza.
8. Znavljanje robe je moguće vršiti na dva načina: zamjena staro za novo ili znavljanje s odgodom (najduže četiri mjeseca) uz obezbjeđenje bankovne grancije.
8. Skladišta moraju ispunjavati minimalno tehničke uslove za skladištenje sardine u biljnom ulju, a koji su naznačeni na deklaraciji ponuđača.

Potpis i pečat ponuđača _____

NACRT UGOVORA- prilog broj 4.

Federalna direkcija robnih rezervi, ulica A.B. Šimića br. 4, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: Federalna direkcija (ID broj: 4200018950000) koju zastupa direktor Tončo Bavrka

i

_____ koga zastupa: _____
direktor, _____ (u daljem tekstu: skladištar)
(ID broj _____, PDV broj: _____)

zaključili su:

Ugovor o kvalitativnom i kvantitativnom skladištenju i znavljanju sardine u biljnom ulju

Predmet Ugovora je kvalitativno i kvantitativno skladištenje i znavljanje sardine u biljnom ulju u količini od 24 000 kilograma u pakovanju od 125 grama.

Član 1.

Kvalitet i ostale bitne osobine sardine u biljnom ulju iz predmeta ovog Ugovora su u skladu sa Pravilnikom o tržišnim standardima za konzerviranu sardine i kvalitetu za konzerviranu sardine i proizvode tipa sardine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.: 78/12).

Član 2.

Obaveza skladištara je preuzimanje predmetne količine sardine u biljnom ulju od sadašnjeg skladištara Federalne direkcije robnih rezervi, prijevoz na vlastiti trošak do novog mjesta uskladištenja i skladištenje i znavljanje kao i obezbjeđenje Euro paleta na kojima će se skladištiti sardine u biljnom ulju.

Skladištar se obvezuje da će sardine u biljnom ulju prihvatiti i uskladištiti u odgovarajućem skladišnom prostoru, prema specifikaciji za vršenje usluge skladištenja i znavljanju sardine u biljnom ulju i čuvati pažnjom dobrog privrednika, uz zadržavanje kvaliteta koji je preciziran u članku 2. ovog ugovor

Članak 3.

Nakon izvršenog uskladištenja sardine u biljnom ulju iz predmeta ugovora skladištar je dužan dostaviti Federalnoj direkciji robnih rezervi ovjerenu, originalnu skladišnu primku za kompletnu količinu.

Sastavni dio ovog ugovora je Potvrda o uskladištenju koja će biti napisana poslije uskladištenja kompletne količine, sastavljena u 2 (dva) primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Članak 4.

Cijena usluge skladištenja i zadržavanja sardine u biljnom ulju iz predmeta ovog Ugovora prema odredbama iz članka 1. ovog Ugovora iznosi _____ KM po 1.000 kg dnevno, bez uračunatog PDV-a, što sa uračunatim PDV-om iznosi _____ KM po 1.000 kg, a prema priloženom obrascu (prilogu br. 2) iz dostavljene ponude, po posebnom postupku nabavke prema Aneksu II dio B. ZJN.

Ukupna vrijednost ugovora za izvršenje predmetne usluge za ukupnu količinu od 24 000 kilograma za cijeli ugovoreni period od 36 mjeseci iznosi _____ KM, bez uračunatog PDV-a, a sa uračunatim PDV-om iznosi _____ KM.

Fakturisanje usluge skladištenja i obnavljanja će se vršiti od dana preuzimanja, odnosno uskladištenja kompletne količine sardine u biljnom ulju.

Fakturisanje usluge će se vršiti do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 5.

Skladištar u potpunosti i bez rezerve odgovara Federalnoj direkciji za kvalitet i kvantitet uskladištene sardine u biljnom ulju u skladu sa važećim propisima.

Skladištar je dužan blagovremeno i uz pismenu suglasnost Federalne direkcije, obnoviti ukupnu količinu uskladištene robe iz predmeta ovog Ugovora zamjenom za istu količinu, istog kvaliteta, a u skladu sa Odlukom o rokovima obnavljanja federalnih robnih rezervi („Sl. novine FBiH“, broj 4/2001 i broj 65/2006), bez naknade.

Sukladno Odluci broj 01-02-2-17-4/19, zadržavanje robe je moguće vršiti na dva načina: zamjena staro za novo ili zadržavanje s odgodom (najduže četiri mjeseca) uz obezbjeđenje bankovne garancije.

Ukoliko se roba zadržava s odgodom najduže 4 mjeseca, skladištar je dužan osigurati bankovnu garanciju plativu na prvi poziv na iznos tržišne vrijednosti robe koja je predmetom zadržavanja na dan odobrenja, suglasnosti za zadržavanje. Skladištar za vrijeme trajanja zadržavanja sardine u biljnom ulju iz predmeta ugovora nema pravo na naknadu za skladištenje sardine u biljnom ulju koji se zadržavaju.

Ukoliko se znavljanje vrši "staro za novo" nakon nabavke novih sardina u biljnom ulju, službenici Federalne direkcije robnih rezervi i kontrolna kuća će izvršiti kontrolu i nakon obavljenje kontrole moguće je raspolagati starom količinom sardine u biljnom ulju. Prilikom znavljanja "staro za novo" nije potrebno osiguravati bankovnu garanciju.

Članak 6.

Nakon izvršene zamjene radi znavljanja Skladištar je dužan pisanim putem obavijestiti Federalnu direkciju robnih rezervi, uz obezbjeđenje relevantne dokumentacije o količini i kvaliteti znavljenih sardina u biljnom ulju i kojim se dokazuje da je zamjena radi obnavljanja izvršena.

Članak 7.

Gubici u količini nastali tokom skladištenja priznaju se Skladištaru u skladu sa Uredbom o rasturu, kalu, kvaru i lomu na robama federalnih robnih rezervi („Sl. novine FBiH 4/2001).

Članak 8.

Skladištar se obvezuje da prema pisanim nalogima Federalne direkcije robnih rezervi vrši otpremu sardine u biljnom ulju. Prilikom otpreme sardine u biljnom ulju Skladištar je dužan izdati uredno popunjenu i ovjerenu skladišnu otpremnicu i odmah je dostaviti Federalnoj direkciji. Skladištar je dužan pri otpremi poduzeti sve mjere kojima se štite interesi Federalne direkcije robnih rezervi, kao isporučioaca (pravovremeno organiziranje, izvršavanje otpreme i uredno izdavanje dokumenata kojima se dokazuje da je isporuka uredno izvršena).

Članak 9.

Skladištar će osobama ovlaštenim od strane Federalne direkcije robnih rezervi omogućiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju, te kontrolu kvalitete i kvantiteta sardine u biljnom ulju.

Članak 10.

Skladištar se obvezuje da uskladištene sardine u biljnom ulju evidentira u svojim poslovnim knjigama kao robu u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi (tuda roba u vlastitom skladištu).

Pored uobičajene skladišne evidencije o stanju sardine u biljnom ulju, Skladištar je dužan voditi zasebne skladišne kartice i na istim evidentirati odgovarajuće promjene.

Članak 11.

Sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH broj 83/09), Skladištar je obvezan da dva puta godišnje (30.06 i 31.12) izvrši popis uskladištenih sardine u biljnom ulju i popisne liste odmah dostavi Federalnoj direkciji robnih rezervi.

Popis uskladištene robe vrši se na popisnim listama Skladištara.

Sukladno članku 19. Uredbe o uvjetima skladištenja, osiguranja, nabave, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzorom nad federalni robnim rezervama V broj 953/09 („Službene novine Federacije BiH“ broj 78/09), Skladištar se obvezuje da na vlastiti trošak angažira ovlaštenu kontrolnu kuću, dva puta godišnje (31.03. i 30.09), koja će utvrditi količinu i kvalitet uskladištenih sardina u biljnom ulju.

Vanredni popis po nalogu Federalne direkcije robnih rezervi, a kada se za to steknu uvjeti, provodi Komisija od tri člana koje imenuje Federalna direkcija robnih rezervi.

Članak 12.

Skladištar se obvezuje na zaštitu podataka koji se odnose na uskladištene sardine u biljnom ulju. Skladištar se obvezuje ispuniti uvjete koji se tiču sigurnosti u skladištu u skladu sa Zakonom o zaštiti ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“, broj.52/02, 78/08) i o istom obavijestiti Federalnu direkciju robnih rezervi u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

Skladištar se obvezuje da bez odlaganja obavijesti Federalnu direkciju robnih rezervi o promjeni naziva firme, vlasničke strukture, oblika organiziranja, osobe ovlaštene za zastupanje, otvaranju stečajnog ili likvidacionog postupka nad imovinom društva kao i drugim bitnim elementima, vezano za poslovanje skladištara.

Članak 13.

U svrhu osiguranja kvaliteta i količine sardine u biljnom ulju, Skladištar se obvezuje predati Federalnoj direkciji robnih rezervi dvije uredno popunjene, potpisane, ovjerene i akceptirane bianco mjenice sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnu izjavu potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu kod Notara.

Članak 14.

Skladištar ne može bez odobrenja Federalne direkcije robnih rezervi raspolagati sa sardinama u biljnom ulju.

Članak 15.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od tri (3) godine.

Članak 16.

Ugovorne strane suglasile su se da Ugovor može biti raskinut na pisani zahtjev bilo koje ugovorne strane, a zbog eventualnih nastalih nepredvidivih objektivnih okolnosti, te da je otkazni rok 90 dana računajući od datuma podnošenja zahtjeva za raskid. Ugovorna strana na čiji zahtjev je Ugovor raskinut dužna je drugoj strani omogućiti izvršavanje svih do tada preuzetih obaveza nastalih izvršavanjem odredaba ovog Ugovora.

Skladištar je, u slučaju raskida ugovora na svoj zahtjev, dužan osigurati kompletnu količinu zanoljenih sardina u biljnom ulju s rokom proizvodnje ne stariji od 1 (jedne) godine, uz osiguranje i snošenje troškova prijevoza sardine u biljnom ulju na lokalitet koji odredi Federalna direkcija robnih rezervi.

Članak 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Članak 18.

Ukoliko u realizaciji ovog Ugovora dođe do eventualnih sporova, ugovorne strane će nastojati sve nastale sporove rješavati prvenstveno dogovorom, a ukoliko takvo rješenje nije moguće prihvatit će konačno odlukom nadležnog Suda, prema mjestu izvršenja usluge

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri identična primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe zadržava po dva primjerka.

Federalna direkcija

Skladištar

/Tončo Bavrka, direktor/

/_____, direktor/

Broj: _____

Broj: _____

Datum: _____

Datum: _____

Prilog broj 5.

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačka d) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačka d) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : _____ izdatom od _____, u svojstvu

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj : _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj : _____, a u skladu sa članom 50. tačka d) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu :

d) da prosječan godišnji broj zaposlenih nije manji od 5 (pet).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat ponuđača

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj : _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj : _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa

Prilog broj 7.

OBRAZAC IZJAVE O PRIHVATANJU OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Naziv ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

ID broj ponuđača: _____

Kao ponuđač u _____ postupku javne nabavke za nabavku: _____, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

IZJAVLJUJEMO

da su nam poznate sve opće i posebne odredbe iz ove tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku, da iste prihvaćamo u cijelosti te da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, predmet nabavke izvršiti u skladu sa tim odredbama i za cijenu navedenu u ovoj ponudi.

U _____, _____ godine.

Za ponuđača:

(čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)

(M. P.) (vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)

OBRAZAC ZA POVJERLJIVE INFORMACIJE
POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica sa tim informacijama, u ponudi	Pravni osnov i razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača:

NAPOMENA:

* Ponuditelji su dužni popuniti obrazac za povjerljive informacije, odnosno ukoliko smatraju da nema povjerljivih informacija dužni su isto navesti na ovom obrascu. Ukoliko ponuditelji određene informacije / podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak / informacija smatra povjerljivim / tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, to neće obvezivati ugovorno tijelo da iste smatra takvima.